

Aerodromi crne Gore AD

Broj: 01/4-5402

Mjesto i datum: 28.05.2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23, 84/24), ovlašćeno lice Aerodromi Crne Gore AD u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 01/4-3650 od 08.04.2026. godine za otvoreni postupak javne nabavke „Nabavka EDS-a standard 3 sa integracijom i modifikacijom BHS-a“ (šifra postupka 112182), donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 01/4-3650 od 08.04.2026. godine:

- 1) **Ponuda ponuđača Jugoscan doo Beograd je ispravna i najpovoljnija,**

OBRAZLOŽENJE

I Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Aerodromi Crne Gore AD
Ovlašćeno lice naručioca	Roko Tolić, izvršni direktor
Kontakt osoba	Danijela Đukanović
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	02305623

II Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	01/4-3650 od 08.04.2026. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Nabavka EDS-a standard 3 sa integracijom i modifikacijom BHS-a
Šifra postupka	112182

CPV šifra	33111000 - Rendgenski uređaji
Predmet javne nabavke se nabavlja	U cjelini
Procenjena vrednost javne nabavke	2.950.000,00 EUR, bez PDV-a

III Podaci o podnesenim ponudama

Otvaranje ponuda izvršio je ESJN dana 23.04.2026. godine, u 10,00 sati, o čemu je automatski kreiran Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 20260423, u kojem su navedeni sledeći podaci:

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cena
Jugoscan d.o.o. Beograd	samostalna ponuda	158977	23.04.2026 02:01	2.924.999,00 EUR

IV Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja ponuda

Nije bilo neotvorenih ponuda.

V Pregled, ocjena i vrednovanje ponuda

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke u sastavu: Mirko Božović, predsednik Komisije, Danilo Joksović, član Komisije, Danijela Đukanović, član Komisije, Aleksandar Ojdanić, član Komisije Ivan Medenica, član Komisije, Dubravka Đurić, član Komisije I Marko Đurović, član Komisije (u daljem tekstu: Komisija), pristupila je pregledu, ocjeni i vrednovanju podnesenih ponuda.

U Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda navedeno je utvrđeno činjenično stanje i ocjene istog, razlozi o ispravnosti ponude, podaci o vrednovanju ispravne ponude i podaci o provjeri tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, a u konačnom prijedlogu dispozitiva odluke o izboru najpovoljnije ponude.

VI Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupka javne nabavke sa razlozima za isključenje.

Nije bilo ponuda akoje se isključuju.

VII Podaci o neispravnim ponudama

Nije bilo neispravnih ponuda.

VIII Podaci o ispravnim ponudama

PREGLED I OCJENA ISPRAVNOSTI PONUDE Jugoscan d.o.o. Beograd

Ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd, podnio je samostalnu ponudu broj: 158977. Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti ponude ponuđača Jugoscan d.o.o. Beograd na sledeći način:

1. Utvrđivanje dokaza koji su dostavljeni uz ponudu

Ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd je uz ponudu su dostavio sledeće dokaze:

- kopiju garancija ponude;
- izjavu privrednog subjekta ponuđača;
- izjave i ovlašćenja propisani uslovima za učešće;
- dokaze koji se odnose na uslove za obavljanje delatnosti i uslov stručne i tehničke sposobnosti.

2. Utvrđivanje da li je garancija ponude dostavljena u skladu sa Tenderskom dokumentacijom:

Odredbama člana 122 st. 2, 3 i 5 ZJN propisano je:

Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Tenderskom dokumentacijom, u dijelu PREGLED POSTUPKA pod tačkom 6. predviđen je sledeći uslov:

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Trajanje garancije ponude je određeno u skladu sa rokom važenja ponude uključujući i rok za eventualno aktiviranje u trajanju od 7 dana od dana isteka roka važenja ponude.

Tenderskom dokumentacijom tačkom 8. predviđeno je:

Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se uz ponudu u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom, radnim danima od 07 do 14 časova, a najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, na adresi: Poslovna zgrada Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, 81000 Podgorica.

U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 2 i 3 Komisija je utvrdila sljedeće:

Ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd je uz ponudu, putem ESJN-a, dostavio kopiju garanciju ponude, broj: ECAF12995D1 od 17.04.2026. godine, izdatu od Banca Intesa kojoj je navedeno:

Kao Garant mi se ovim neopozivo i bezuslovno obavezujemo da Korisniku platimo na prvi poziv svaki iznos ili iznose do iznosa garancije, po prezentaciji korisnikovog usklađenog poziva za plaćanje, prezentiranog na gore navedeni način, podržano drugim dokumentima kako je gore pobrojano, i u svakom slučaju izjavom

Korisnika, bilo u samom pozivu ili odvojenom potpisanom dokumentu koji prati ili indentifikuje poziv, navodeći:

- 1) da je Nalogodavac odustao od ponude u roku važenja ponude i/ili
- 2) da je Nalogodavac odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci.

Iznos garancije i valuta: 59.000 evra

Rok važnosti: 24.07.2026. godine

O dostavljanju originala garancije ponude sačinjena je potvrda, koja je istog dana uz Zapisnik o otvaranju priložena na ESJN, Br:01/4-4012/1 od 22.04.2026.godine.

Na koverti su navedeni sledeći podaci:

Naručilac: Aerodromi Crne Gore

Adresa ponuđača: Golubovci bb. 81000 Podgorica

"Garancija Ponude"

Broj iz evidencije postupka javnih nabavki: 01/4-3650

"Ne otvaraj pre roka za otvaranje ponuda"

Ponuđač: Jugoscan d.o.o. Beograd

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da je su na koverti napisani svi podaci propisani članom 122 stav 5 ZJN i tačkom 8 Tenderske dokumentacije. Komisija je izvršila otvaranje koverta i utvrdila da se u istoj nalazi original garancije ponude u pisanom obliku indentične sadržine kao kopija garancije ponude koja je dostavljena uz ponudu.

Shodno navedenom, Komisija je utvrdila da je ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd dostavio bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude na iznos od 2% od procenjene vrednosti javne nabavke, sa rokom važenja 89 dana od dana otvaranja ponuda, tj. sa rokom važenja koji je duži od zahtevanog Tenderskom dokumentacijom i sa zahtevanim uslovima i razlozima za aktiviranje garancije, na način propisan članom 122 ZJN i tačkom 8 Tenderske dokumentacije, te da ne postoji osnov iz člana 108 stav 1 tačka 7 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

3. Utvrđivanje ispravnosti izjava privrednog subjekta

Izjava je sačinjena u elektronskom obliku, na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta, i potpisana je elektronskim potpisom ovlašćenog lica, te je u tom dijelu sačinjena u skladu sa Upustvom za popunjavanje izjave.

U Izjavi, u poglavlju I. PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI, u predviđenim rubrikama, upisani su sledeći podaci: naziv naručioca: Aerodromi Crne Gore; šifra postupka: 112182; vrsta predmeta javne nabavke: robe; opis predmeta javne nabavke: Nabavka EDS-a standard 3 sa integracijom i modifikacijom BHS-a, Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini/za partije: u cjelini.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da su u Izjavi tačno navedeni svi zahtevani podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke, te da je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u predviđenim rubrikama, upisani su sledeći podaci: naziv: Jugoscan d.o.o. Beograd poreski identifikacioni broj: 100067290; ovlašćeno lice privrednog subjekta: Dragan Rastovac; poštanska adresa: Starine Novaka 25, Beograd, 11000, Srbija; kontakt osoba: Dragan Rastovac; telefon: +3810112622762; email adresa: office@yugoscan.co.rs; internet adresa (web adresa): www.yugoscan.co.rs

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da su u Izjavi navedeni svi zahtevani podaci o ponuđaču Jugoscan d.o.o. Beograd, kao privrednom subjektu, te da je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U Izjavi u tački 3. u dijelu (NAČIN PODNOŠENJA PONUDE), na pitanje: *Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?*, označen je odgovor "Da",

U istoj tački u dijelu C: USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA? Označen je odgovor "Ne".

U dijelu D: na pitanje KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKT SPOSOBNOST DRUGOG SUBJEKTA? Dat je odgovor "Ne".

Na osnovu navedenih odgovora, Komisija nalazi da je ovaj dio izjave popunjen u skladu sa Uputstvom za za popunjavanje izjave.

U Izjavi, u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOVI U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje: *Da li je privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta osuđen pravosnažnom presudom za neko od krivičnih dela sa obeležjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN?*, označen je odgovor "Ne".

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je u Izjavi jasno naveo da ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd kao pravno lice i njegov izvršni direktor nisu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih dela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN, te da je izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U Izjavi, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje: *Da li je privredni subjekat izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sedište?*, označen je odgovor "Da".

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je u Izjavi jasno navedeno da je ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd izmirio sve svoje dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, te da je Izjavu u ovom dijelu sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U Izjavi, u poglavlju IV SPREČAVANJE KORUPCIJE I SUKOB INTERESA, na pitanje: *Da li je privredni subjekat vršio nepimeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?*, označen je odgovor "Ne", zatim na pitanje: *Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?*, označen je odgovor "Ne", te na pitanje: *Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 42 Zakona o javnim nabavkama?* a) *Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?* označen je odgovor "Ne". b) *Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?*

Označen je odgovor "NE". c) *Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?* Označen je odgovor nije obeležio odgovor. Uzimajući u obzir da se pitanje pod tačkom b. i c. Odnosi na izvođenje radova, a kako je ovde predmet nabavke roba, isti nije morao da obeleži odgovoru ovom dijelu.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je u Izjavi jasno navedeno da u predmetnom postupku javne nabavke ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd nije vršio neprimeren uticaj na predstavnike naručioca i da na njegovoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz 38 stav 2 tačka 1, 41 stav 1 tačka 2 i 42 ZJN, te da je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, na pitanje: 1) *Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište?*, označen je odgovor "Da", zatim u odnosu na zahtev: *Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi*, navedeno: „Jugoscan doo Beograd, privredni subjekat je upisan u Centralni registar privrednih subjekata, u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište Republika Srbija. Agencija za privredne registre, Republike Srbije APR- Izvod o registraciji privrednog subjekta, Izvod o registrovanim podacima iz registra ponuđača.” Na pitanje ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti: Jugoscan d.o.o. Beograd nije dao odgovor, navođenje odgovora na ovo pitanje je postavljeno kao opciono, te Ponuđač ne navođenjem odgovora nije pogrešno popunio ovaj dio izjave.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je u Izjavi jasno navedeno da je ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd upisan u Agenciju za privredne registre Republike Srbije APR, pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U istom poglavlju Izjave pod tačkom C na pitanje: 3) *Da li privredni subjekat poseduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen dokumentacijom (uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke)?*

Označen je odgovor: "DA"

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je u Izjavi jasno navedeno da je ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd poseduje opis i karakteristike predmeta nabavke, pa je Izjava u ovom dijelu sačinjena u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave.

U Izjavi u poglavlju VIII Garantna Izjava:

Privredni subjekat podnosi izjavu privrednog subjekta pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Privredni subjekat će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Privredni subjekat je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova. Potpis ovlašćenog lica, NAVEDENO: Dragan Rastovac, za koje postoji elektronski potpis a kako je već navedeno u uvodnom dijelu, gdje je isti validan i to 16.10.2028.godine.

Na osnovu prethodno izloženog, Komisija nalazi da je Izjava ponuđača Jugoscan d.o.o. Beograd sačinjena u cjelosti u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave i da sadrži sve informacije i podatke zahtijevane Tenderskom dokumentacijom, na osnovu kojih se može izvršiti provera podataka sadržanih u istoj, te je pravilno sačinjena, pa ne postoji osnov iz člana 108 stav 1 tačka 5 ZJN za njegovo isključenje iz postupka javne nabavke.

4. Ocjena ispravnosti ponude

4.1. Ocjena ispravnosti finansijskog dela ponude

U odnosu na Tehničku specifikaciju predmeta nabavke i upustvom za popunjavanje ponuda predviđenih Tenderskom dokumentacijom, ponuđač Jugoscan d.o.o. je dao Finansijski dio ponude, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 2.924.999,00 EUR-a, bez PDV-a, što je manji iznos od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 2.950.000,00 EUR-a, bez PDV-a.

Finansijski dio ponude dat je za zahtevanu stavku, gdje je u rublici "odgovor" dat opis i bitne karakteristikama predmeta nabavke, gdje su za svaku stavku navedene dimenzije kao i bitne karakteristike predmeta nabavke kako slijedi:

Stavka 1: Rendgenski uređaj ST3: Ponuđeni rendgenski uređaj: Model: HI – SCAN 10080 XCT, sa pratećom opremom. Proizvođača: Smiths Detection Germany GmbH za predmetnu nabavku je napredni Dual View 3D CT rendgenski aparat za automatsko

otkrivanje eksploziva u predatom prtljagu EDS uređaj je u skladu sa EU/ECAC EDS standardom (sertifikovano sa STD 3.1) i TSA standardom (sertifikovano sa STD 5.8 i 7.2) za predati prtljag. Rendgenski uređaj ST3 Predmet nabavke je napredni Dual View 3D CT rendgenski aparat za automatsko otkrivanje eksploziva u predatom prtljagu EDS uređaj je u skladu sa EU/ECAC EDS standardom (sertifikovano sa STD 3.1) i TSA standardom (sertifikovano sa STD 5.8 i 7.2) za predati prtljag. Uređaj podržava prelazak na standard 3.2 ukoliko isti bude na snazi u procesu implementacije ili u ponuđenom garantnom roku, Ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd vrši sva potrebna podešavanja, modifikacije i sl. na uređaju kako bi ispunjavao važeći standard. Automatsko detektovanje drugih nereguliranih opasnih i prijetjećih predmeta (npr. litijumske baterije, oružje i kontriband) EDS ima mogućnost rada u oba režima: "100% režim" (prikaz svih torbi) i "normalni režim" (prikaz samo sumnjivih torbi) EDS uređaj ima ugrađenu sistemsku redundansu. Ovo podrazumijeva da u slučaju kvara Line Scanner dijela ili CT dijela uređaj ostaje operativan korišćenjem funkcionalnosti drugog dijela s ciljem povećanja ukupne dostupnosti sistema i obezbjeđivanja mogućnosti nastavka skeniranja prtljaga dok se ne vrati puna funkcionalnost EDS-a DIMENZIJE: max (D x Š x V): (5450) mm x (2300) mm x (2160) mm; Minimalne dimenzije tunela (Š x V): 1070 mm (Š) x 810 mm (V) Težina uređaja: maksimalno 7650 kg Visina konvejer trake: 700 mm Brzina konvejer trake: minimalno 0.5 m/s Uređaj podržava protok od 1800 torbi na sat (računajući prosječnu dužinu torbe od 80 cm, i razmak između torbi od 20 cm) Maksimalno opterećenje konvejer trake: 200 kg (75 kg/m²) Uređaj posjeduje Dual View prikaz slike skeniranog prtljaga, iz dva različita ugla, prikazano na 2 (dva) odvojena ekrana (za 2D prikaz slike) i pregled slike skeniranog prtljaga na 1 (jednom) ekranu monitora (za 3D prikaz slike) Dual View prikaz slike 2D: Kvalitet slike (IQ - Image Quality) na Wide Screen ekranu (2D): Visoka rezolucija, u skladu sa ECAC STD2 IQ (korišćenjem ECAC STP, postizanje minimum AWG 38 prepoznavanje žice na 2D ekranu radne stanice operatera) Dual View prikaz slike 3D: Visoka rezolucija 3D slike, minimalna Veličina voksel 1.6 x 1.6 x 2.0. Potpuna sposobnost rotacije 3D slike, kako bi se omogućilo gledanje prtljaga (skeniranog predmeta) sa svih strana Automatska dinamička kalibracija tokom kontinuiranog protoka torbi, bez prekida u radu Sistema. EDS uređaj je projektovan i izrađen u skladu sa trenutno važećom regulativom o bezbjednosti na radu. Napon: 400 VAC, +10% / -15 % trofazni, 50/60 Hz ± 3 Hz, Potrošnja energije EDS uređaja: maksimalno 16 kVA, Nivo buke: < 70 dB, Zaštitna klasa sistema: IP 33 (zaštita od prskajuće vode) Uređaj poseduje i instalirane sisteme zaštite: sigurnosne releje, Interlock sistem zaštite, Emergency stop prekidače, a sve u cilju automatskog gašenja sistema u slučaju otvaranja vrata tokom rada EDS-a (zaštita od fizičkog povređivanja i zračenja). Uređaj poseduje 2 (dvije) 2D radne stanice za operatera na L2 (level2), i 1 (jednu) 3D radna stanica operatera na L3 (level 3), Vrijeme evaluacije operatera je podesivo, prema zahtjevima krajnjeg korisnika i konfiguraciji BHS sistema Pristup 2D analitičkim radnim stanicama je zaštićen lozinkom, pristup hardveru zaštićen zaključavajućim vratima, Prijateljski grafički korisnički interfejs (GUI), uključujući sledeće indikatore: Indikator vremena i datuma, Brojač prtljaga, ID korisnika i ID torbe, Vrijeme odluke (podesivo), Indikator radnog režima operacije. 2D analitičke radne stanice posjeduju mogućnost slobodnog programiranja prioriternih funkcija: Elektronska neprekidna funkcija uvećanja (2-32x), Automatska funkcija vizuelnog označavanja sumnjivih djelova prtljaga, Optimalna veličina slike prtljaga prikazana na ekranu operatera (funkcija stalne optimizacije slike) 2D analitičke radne stanice imaju mogućnost poboljšanog prepoznavanja predmeta unutar skeniranog prtljaga razlikovanjem materijala različitog porijekla i klasifikovanjem materijala različitih boja prema porijeklu, uključujući prepoznavanje i vizualizaciju organskih i neorganskih supstanci, kao i funkciju prikaza samo organskih ili neorganskih supstanci. Prikaz skeniranog prtljaga u crno-bijeloj tehnici, Prikaz skeniranog prtljaga u negativ tehnici, Opcija automatskog prepoznavanja i označavanja (okvir) područja

sa materijalima visokog upijanja X-zraka. Opcija selekcije opsega apsorpcije (za povećane kontraste) Pristup 3D analitičkoj radnoj stanici je zaštićen lozinkom, pristup hardveru zaštićen zaključavajućim vratima, Prijateljski grafički korisnički interfejs(GUI), uključujući sledeće indikatore: Indikator vremena i datuma, Brojač prtljaga (torbe u redu), ID korisnika i ID torbe, Vrijeme odluke (podesivo), Indikator radnog režima operacije, Lista alarma 3D analitička radna stanica poseduje grafički korisnički interfejs sa 4 kvadranta prikaza, svi mogući za prebacivanje u režim cijelog ekrana, uključujući: 3D prikaz slike, 2D prikaz slike, Prikaz sumnjivih predmeta (obrada pojedinačnih alarma), Prikaz presjeka torbi, Lista alarma torbi 3D analitička radna stanica poseduje poboljšano prepoznavanje predmeta unutar skeniranog prtljaga po razlikovanju materijala različitog porijekla i klasifikaciji materijala sa različitim bojama prema porijeklu, uključujući prepoznavanje i vizualizaciju organskih i neorganskih supstanci, kao i funkciju prikaza samo organskih ili neorganskih supstanci. Prikaz skeniranog prtljaga u crno-beloj tehnici, Prikaz skenirane prtljage u negativnoj tehnici, Opcija automatskog prepoznavanja i označavanja (okvir) područja sa materijalima visokog upijanja X-zraka. Opcija selekcije opsega apsorpcije (za povećane kontraste) Opcija zamućenja pozadine, Renderovanje površine Radne stanice operatera za 2D (Nivo 2) i 3D (Nivo 3) i monitori, uključujući: Odvojene Nivo 2 radne stanice za brzo 2D evaluaciju slike, koristeći 2 (dva) TFT monitora (24"), Odvojene Nivo 3 radne stanice za 3D evaluaciju slike, koristeći 1 (jedan) TFT monitor (24") Uređaj će biti integrisan u postojeći sistem za nadzor sve rendgenske opreme. U slučaju nemogućnosti, integrisanja u postojeći sistem, ponuđač će ponuditi alternativni sistem za nadzor, u koji treba integrisati postojeću opremu. Server ima automatsku opciju redundance/rezervnog sistema (u slučaju otkaza). Ovaj system ima mogućnost nadzora i prikaza minimalno sledećih podataka: stanje svakog uređaja, status, performanse, greške, itd., kao i podatke i odluke operatera (status prijave/odjave i performanse evaluacije, TIP podaci). Automatsko centralno skladištenje slika i podataka za sve pregledane skenirane prtljage (uključujući podatke o torbama i operaterima), sa mogućnošću pregleda najmanje 90 dana TIP integrisani sistem projekcije slike zabranjenih objekata sa minimum: 6.000 različitih rendgenskih slika prtljaga ili pošiljki sa najmanje 250 različitih opasnih predmeta snimljenih u različitim položajima, što daje najmanje 1.000 različitih uobičajnih prikaza opasnih predmeta koji su zabranjeni za transport u predatom prtljagu, od kojih: 80-100% IED, 0-20% drugih zabranjenih predmeta. Pristup konfiguraciji TIP sistema i TIP podacima će biti dostupan samo ovlašćenim supervizorima, zaštićen lozinkom. Dopuna TIP biblioteke se vrši automatski preko sistema za upravljanje uređajem. Instalirani TIP sistem treba obavijestiti operatera u sledećim slučajevima: a. Kada je operater reagovao na projekciju virtuelne slike opasnog objekta; b. Kada operater nije reagovao na projekciju virtuelne slike opasnog objekta; c. Kada operater nije reagovao, ali nije bilo vizuelne projekcije opasnog objekta; d. Pri neuspjelom pokušaju projekcije virtuelne slike opasnog objekta koji je operater detektovao. U trenutku obavještenja, obavještenje ne treba prekrivati sliku torbe ili objekta. TIP sistem ima sposobnost skladištenja rezultata reakcija svakog operatera pojedinačno, za svaku torbu pregledanu/evaluiranu, za period od najmanje 12 meseci. TIP sistem ima mogućnost evaluacije rezultata za svakog operatera pojedinačno. Uz svaki uređaj se isporučuje i po jedan set opreme za testiranje ECAC STP (2D) i 3D Uređaj poseduje serijski interfejs za povezivanje i integraciju u BHS Integrisani UPS uređaj za svaki rentgenski uređaj Svi natpisi, obavještenja i upozorenja su istaknuti u vidu piktograma i/ili na crnogorskom i engleskom jeziku Emergency procedura treba da bude izložena na vidnom mjestu na odgovarajućim lokacijama. U cijenu je uračunata i obuka tehničkog osoblja naručioca (do 4 lica u trening centru proizvođača opreme) za održavanje predmetne opreme po principu Level1 i Level 2, u sklopu kojeg će se dobiti odgovarajući sertifikati za osnovna održavanje opreme, preventivne preglede i pristup servisnim djelovima uređaja, kao i

sistemu za nadzor rada rendgenske opreme. U cijenu su uključeni svi troškovi, uključujući i troškovi avionskog prevoza, smještaja i prevoza od i do trening centra. U cijenu je uračunata i obuka operatera u po 2 termina za oba aerodroma, na lokacijama aerodroma Podgorica i Tivat Preventivno održavanje opreme je obezbeđeno za kompletno vrijeme trajanja ponuđenog garantnog perioda. Održavanje se vrši od strane sertifikovanog tehničkog osoblja Jugoscan doo Beograd, ovlašćenog i obučenog za ponuđeni uređaj od strane proizvođača Smiths Detection Germany za RCG. Preventivno održavanje će biti sprovedeno periodično, dvomesečno, u skladu sa programom preventivnog održavanja proizvođača opreme, datog u sklopu ponude.

Stavka 2: Modifikacija BHS-a i integracija rendgena u BHS na aerodromu Podgorica. Ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd nudi modifikaciju postojećeg BHS sistema u cilju integracije i instalacije novog rendgenskog uređaja sa uklapanjem u ambijent, podešavanjem i puštanjem u rad i rendgena i kompletnog BHS sistema. Na aerodromu Podgorica je instaliran i u potpunosti funkcionalan BHS sistem proizvođača VanDerLande. Prilikom instaliranja novog rendgenskog uređaja i puštanja u rad, izvršiće se potrebne modifikacije na ovom sistemu, izvršene od strane lica koja su ovlašćena od strane proizvođača ovog sistema. U cilju omogućavanja što manjeg prekida u radu samog sistema, i obezbjeđivanja kontinuiteta u radu istog na način da se saobraćaj odvija uz minimalne modifikacije (dodavanja gravitacionih rolnica i angažovanje ljudstva dobavljača). Prostor za skeniranje će biti modifikovan kako bi se smjestio novi uređaj za skeniranje. Budući da je nova mašina veća i ima višu ulaznu tačku, postojeći sistem zahtijeva određena prilagođavanja i u visini ali i dodavanja većeg broja zaustavnih traka nakon rendgenskog uređaja i dodatne trake za ponovno vraćanje prtljaga. Da bi se osigurao neprekidan rad tokom čitavog projekta, biće primijenjen fazni plan. Ovaj plan se sastoji iz dvije faze: Faza 1: Postavljanje alternativnog sistema koji će raditi tokom modifikacije glavnog sistema. Ovaj privremeni sistem uključuje dodavanje gravitacionih roler traka i instalaciju privremene X-ray mašine sa ulaznim i izlaznim transporterom kako bi se omogućio proces skeniranja dok se izvode radovi na BHS sistemu. Faza 2: Modifikacija postojećeg sistema kako bi se prilagodio novoj mašini za skeniranje. Ovo će uključivati prilagođavanje postojećih transportera i dodavanje novih kako bi se povećala funkcionalnost sistema. Pošto je ulazna tačka nove mašine viša od prethodne, postojeći otvor u zidu morati biti proširen. Da bi se integrisala nova mašina za skeniranje i osigurala pravilna funkcionalnost sistema, potrebno je izvršiti sljedeće nadogradnje kontrolnih sistema: Izvođač će ažurirati SCADA sistem (Supervisory Control and Data Acquisition System) u skladu sa modifikacijama BHS-a. Napomena: OEM dobavljač BHS-a posjeduje intelektualna prava nad isporučenim SCADA rješenjem i, ukoliko nema njihovog odobrenja, modifikacije neće biti dozvoljene. Ažuriranje PLC softvera Modifikovanje postojeće PLC logike kako bi se uklopili operativni zahtjevi nove mašine, promjene transportera i dodatni senzori ili aktuatori. Ovo podrazumijeva isporuku i montažu novih PLC-ova, instalacija, montažu testiranje i puštanje u rad. Ažuriranje SCADA-e mora podrazavati novi raspored opreme, operativni status, alarme i opcije manuelnog upravljanja. Biće obezbijeđen minimum funkcionalnosti i prikaza postojećeg sistema. Testiranje SCADA izmjena obuhvatiti provjeru svih funkcionalnosti sistema, prikazivanja alarma vizuelizaciju podataka Prije instalacija, Ponuđač će predstaviti vizuelno rješenje na koje Dobavljač mora dati saglasnost. Dizajn sistema za rukovanje prtljagom zasnovan je na slojevitnoj arhitekturi. Sistem obuhvata sledeće: SCADA – nadzorni sistem za prikupljanje podataka obezbjeđuje informacije o statusu i omogućava operaterima praćenje sistema. PLC – Sistem kontrole transportera - Podsystemi se nezavisno kontrolišu putem PLC sistema. PLC je odgovoran za fizičku kontrolu svih transportera, koordinaciju funkcija i upravljanje podacima u realnom vremenu. Ponuđač je dužan u cilju omogućavanja kontinuiteta u praćenju rada sistema i održavanja istog omogućiti

VPN konekciju koja će biti uspostavljena preko interneta. Firewall će biti postavljen između LAN mreže korisnika i mreže dobavljača radi sigurnosti. VPN je obavezan za potrebe analize i podrške tokom testiranja i garantnog perioda ali i nakon garantnog perioda kako bi se omogućilo stručnim licima proizvođača postojećeg BHS sistema da pružaju nesmetanu uslugu održavanja. BHS mreža je izolovana od glavne mreže aerodroma kako bi se maksimalno smanjio rizik od cyber prijetnji. Nakon isporuke, montaže i puštanja u rad sistema Ponuđač će u saradnji sa ovlaštenim licima naručioca izvršiti "Site Acceptance Testing" i zapisnički konstatovati da su ispunjeni svi zahtjevi korisnika. **PERFORMANSE SISTEMA** Karakteristike rukovanja prtljagom Prtljag se definiše prema IATA smjernicama. Modifikovani sistem biće dizajniran tako da obrađuje standardni prtljag dimenzija: Dužina: 300–1000 mm (prosječna 700mm) Širina: 300–750 mm (prosječna 500mm) Visina: 50–650 mm (prosječna 400mm) Težina: min 2 kg, max 50 kg (prosječna 18 kg) Kako je u sklopu modifikacije sistema potrebno ugraditi dodatne transportne sisteme, sa svim potrebnim elementima, Ponuđač prije prihvatanja konačnog rješenja isto dostavlja na odobrenje Dobavljaču, sa opisom, detaljnim crtežima i planiranim aktivnostima. Sistem će biti odrađen u skladu sa Konceptualnim rješenjem koje je prilog ove dokumentacije. Izvođač osposobljava za rad kompletan BHS sistem sa novim i modifikovanim transporterima, integraciše novi EDS uređaja (koji se nabavlja pod stavkom 1) kao i dodatni "trećestepeni" uređaj koji se nalazi na licu mjesta (a koji će se u toku izvođenja radova koristiti kao pomoćni uređaj za skeniranje, a nakon instalacija kompletnog sistema kao dodatni uređaj za skeniranje) Nakon ovog uređaja je potrebno dodati Nakon isporuke i montaže, vrši će obuku za rukovanje BHS sistemom, ažurirati postojeću tehničku dokumentaciju VanDerLande-a u skladu sa izmjenama I dostaviti je Naručiocu u papirnoj formi (2 primjerka) i elektronskoj formi.

Stavka 3: Ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd vrši modifikaciju postojećeg sistema kako bi se prilagodio novoj mašini za skeniranje. Ovo će uključivati prilagođavanje postojećih transportera i dodavanje novih kako bi se povećala funkcionalnost sistema. Pošto je ulazna tačka nove mašine viša od prethodne, postojeći otvor u zidu će morati biti proširen. Da bi se integrisala nova mašina za skeniranje i osigurala pravilna funkcionalnost sistema, potrebno je izvršiti sljedeće nadogradnje kontrolnih sistema: Izvođač će ažurirati SCADA sistem (Supervisory Control and Data Acquisition System) u skladu sa modifikacijama BHS-a. Napomena: OEM dobavljač BHS-a posjeduje intelektualna prava nad isporučenim SCADA rješenjem. Ažuriranje PLC softvera Modifikovanje postojeće PLC logike kako bi se uklopili operativni zahtjevi nove mašine, promjene transportera i dodatni senzori ili aktuatori. Ovo podrazumijeva isporuku I montažu novih PLC-ova, instalacija, montažu testiranje I puštanje u rad. Ažuriranje SCADA-e mora odražavati novi raspored opreme, operativni status, alarme i opcije manuelnog upravljanja. Biće obezbijeđen minimum funkcionalnosti I prikaza postojećeg sistema. Testiranje SCADA izmjena će onuhvatiti provjeru svih funkcionalnosti sistema, prikazivanja alarma vizuelizaciju podataka Prije instalacija, Ponuđač će predstaviti vizuelno rješenje na koje Dobavljač mora dati saglasnost. Dizajn sistema za rukovanje prtljagom zasnovan je na slojevitnoj arhitekturi. Sistem obuhvata sledeće: SCADA – nadzorni sistem za prikupljanje podataka obezbjeđuje informacije o statusu i omogućava operaterima praćenje sistema. PLC – Sistem kontrole transportera - Podsystemi se nezavisno kontrolišu putem PLC sistema. PLC je odgovoran za fizičku kontrolu svih transportera, koordinaciju funkcija i upravljanje podacima u realnom vremenu. Ponuđač u cilju omogućavanja kontinuiteta u praćenju rada sistema I održavanja istog omogućava VPN konekciju koja će biti uspostavljena preko interneta. Firewall će biti postavljen između LAN mreže korisnika i mreže dobavljača radi sigurnosti. VPN je obavezan za potrebe analize i podrške tokom testiranja i garantnog perioda ali i nakon garantnog perioda kako bi se omogućilo stručnim licima proizvođača postojećeg BHS sistema da pružaju nesmetanu uslugu

održavanja. BHS mreža je izolovana od glavne mreže aerodroma kako bi se maksimalno smanjio rizik od cyber prijetnji. Nakon isporuke, montaže i puštanja u rad sistema Ponuđač će u saradnji sa ovlaštenim licima naručioca izvršiti "Site Acceptance Testing" i zapisnički konstatovati da su ispunjeni svi zahtjevi korisnika. **PERFORMANSE SISTEMA** Karakteristike rukovanja prtljagom Prtljag se definiše prema IATA smjernicama. Modifikovani sistem mora biti dizajniran tako da obrađuje standardni prtljag dimenzija: Dužina: 300–1000 mm (prosječna 700mm) Širina: 300–750 mm (prosječna 500mm) Visina: 50–650 mm (prosječna 400mm) Težina: min 2 kg, max 50 kg (prosječna 18 kg) Kako je u sklopu modifikacije sistema potrebno ugraditi dodatne transportne sisteme, sa svim potrebnim elementima, Ponuđač će prije prihvatanja konačnog rješenja isto dostaviti na odobrenje Dobavljaču, sa opisom, detaljnim crtežima i planiranim aktivnostima. Sistem će biti odrađen u skladu sa Konceptualnim rješenjem koje je prilog ove dokumentacije. Izvođač će da osposobi za rad kompletan BHS sistem sa novim i modifikovanim transporterima, integraciše novi EDS uređaja (koji se nabavlja pod stavkom 1) kao i dodatni "trećestepeni" uređaj koji se nalazi na licu mjesta (a koji će se u toku izvođenja radova koristiti kao pomoćni uređaj za skeniranje, a nakon instalacija kompletnog sistema kao dodatni uređaj za skeniranje) Nakon ovog uređaja je potrebno dodati Nakon isporuke i montaže, izvršiće se obuka za rukovanje BHS sistemom, ažurirati postojeća tehnička dokumentacija VanDerLande-a u skladu sa izmjenama I dostaviti je Naručiocu u papirnoj formi (2 primjerka) i elektronskoj formi.

Komisija je izvršila uvid u kopiju kataloga ponuđene opreme koju je naručilac dostavio uz ponudu i ustanovila da su dimenzije date u finansijskom dijelu identične onim iz kataloga.

Shodno iznetom, utvrđeno je da je Finansijski dio ponude ponuđača Jugoscan d.o.o. Beograd sačinjen u skladu sa Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i upustvom iz tačke 12. Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN.

4.2 Ocjena ispravnosti ponude u dijelu ispunjenosti uslova i zahtjeva u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora o javnoj nabavci, a koji su predviđeni tačkom 6. Pregleda postupka, koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije

4.2.1 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Rok važenja ponude 80 dana od dana otvaranja ponuda. "U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: 80 dana od dana otvaranja ponuda.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio rok važenja ponude u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponuda u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.2 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Mjesto izvršenja ugovora: Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat. "U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponuda u ovom dijelu sačinjena u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.3 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Rok izvršenja ugovora: Rok izvršenja je maksimum 120 dana od dana zaključenja ugovora i to za stavku 1 tehničke specifikacije. Rok izvršenja zastavku 2 i 3 tehničke

specifikacije je maksimum 120 dana od dana uvođenja uposao, Dobavljač se smatra uvedenim u posao u trenutku upućivanja pisanog zahteva za modifikaciju. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Rok izvršenja ugovora 119 dana. Dobavljač se smatra uvedenim u posao u trenutku upućivanja pisanog zahteva za modifikaciju.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.4 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Rok plaćanja: 30% avansno u roku od 7 dana od dana dostavljanje avansnog računa i garancije za avansno plaćanje, a ostali deo u roku od 7 dana od dana dostavljanja sledeće dokumentacije: uredne fakture, zapisnika o primopredaji robe, zapisnika o izvršenoj modifikaciji i garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: 30% avansno u roku od 7 dana od dana dostavljanje avansnog računa i garancije za avansno plaćanje, a ostali deo u roku od 7 dana od dana dostavljanja sledeć dokumentacije: uredne fakture, zapisnika o primopredaji robe, zapisnika o izvršenoj modifikaciji i garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio rok plaćanja u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.4 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Način plaćanja: Virmansko, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: _____
Banka: _____ Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Virmansko žiro račun ponuđača Jugoscan d.o.o Beograd. Žiro račun: RS 35 1600 0501 0010 8841 47 Banka: Banca Intesa AD Beograd.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio način plaćanja u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.5 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Garantni rok: Garantni rok za stavku 1 je minimum 24 meseca od urednog zapisnika o primopredaji. Ponuđač garantuje da je ponuđeno sredstvo novo i neupotrebljavano, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamenu a koja nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na sredstvu pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 48 sati po prijemu pisanog obaveštenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 7 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 7 dana, dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 60 dana od dana prijema sredstva, dužan je da Naručiocu obezbijedi zamjensko sredstvo o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim sredstvom istih ili boljih karakteristika. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je

dužan da preda robu na lokaciju Naručioca. Naručilac se obavezuje da obezbijedi uslove za isporuku ugovorene robe. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Garanti rok 25 meseca od urednog zapisnika o primopredaji. Ponuđač Jugoscan doo Beograd garantuje da je ponuđeno sredstvo novo i neupotrebljavano, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu a koja nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na sredstvu pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 48 sati po prijemu pisanog obaveštenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 7 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 7 dana, dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 60 dana od dana prijema sredstva, dužan je da Naručiocu obezbijedi zamjensko sredstvo o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim sredstvom istih ili boljih karakteristika. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca. Naručilac se obavezuje da obezbijedi uslove za isporuku ugovorene robe.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio garantni rok u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.6 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati lica koja će izvršiti kontrolu da li isporučeno sredstvo odgovara opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Dobavljača. Imenovala lica će pored prijema izvršiti I kontrolu modifikacije na postojećem sistemu (BHS). Isporuka sredstva kao I kontrola modifikacije biće izvršena i potvrđena Zapisnikom o primopredaji kojeg sačinjavaju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka I kontrola modifikacije kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke odnosno mestu izvršene modifikacije to zapisnikom konstatuju. Navedeni zapisnike potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da sredstvo koje je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke i očigledne greške, ili izvršena modifikacija pokazuje greške u radu, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 30 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora sredstvo zamijeniti novim koje ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, naručilac će raskinuti Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Naručilac će imenovati lica koja će izvršiti kontrolu da li isporučeno sredstvo odgovara opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Dobavljača. Imenovana lica će pored prijema izvršiti I kontrolu modifikacije na postojećem sistemu (BHS). Isporuka sredstva kao I kontrola modifikacije biće izvršena i potvrđena Zapisnikom o primopredaji kojeg sačinjavaju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka I kontrola modifikacije kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke odnosno mestu izvršene modifikacije to zapisnikom konstatuju. Navedeni zapisnike potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da sredstvo koje je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke i očigledne greške, ili izvršena modifikacija pokazuje greške u radu, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od

30 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora sredstvo zamijeniti novim koje ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, naručilac će raskinuti Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio način sprovođenja kontrole kvaliteta u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.7 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ponuđač je dužan dostaviti sertifikate kojima potvrđuje da je sredstvo u skladu sa standardima definisanim bitnim karakteristikama predmeta nabavke. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Ponuđač Jugoscan doo Beograd u skladu sa uslovima za učešće u postupku dostavlja dokaz / sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.8 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Izabrani ponuđač je dužan prilikom isporuke, dostaviti: • tri (3) kompleta upustva za rukovanje i održavanje (jedan na engleskom jeziku i dva na crnogorskom), od kojih svaki komplet pojedinačno sadrži informacije o servisiranju, koje uključuju ilustrovane priručnike za rukovanje, održavanje, otklanjanje kvarova, katalog rezervnih dijelova. • (3) kompleta (jedan na engleskom jeziku i dva na crnogorskom), tehničke dokumentacije sa šemama mehaničkih, hidrauličnih i pneumatskih sklopova i podsklopova. Svi priručnici moraju biti dostavljeni i u elektronskoj formi. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Ponuđač Jugoscan doo Beograd potvrđuje da će prilikom isporuke, dostaviti: • (3) kompleta upustva za rukovanje i održavanje (jedan na engleskom jeziku i dva na crnogorskom), od kojih svaki komplet pojedinačno sadrži informacije o servisiranju, koje uključuju ilustrovane priručnike za rukovanje, održavanje, otklanjanje kvarova, katalog rezervnih dijelova. • (3) kompleta (jedan na engleskom jeziku i dva na crnogorskom), tehničke dokumentacije sa šemama mehaničkih, hidrauličnih i pneumatskih sklopova i podsklopova. Svi priručnici se dostavljaju i u elektronskoj formi.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio ovaj uslov u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.9 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da je ovlašćen od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera za prodaju i servis sredstva koje nudi. U dokazu mora biti navedeno da se odnosi na predmetnu nabavku. - Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da je ovlašćen od strane proizvođača BHS sistema da izvrši uslugu modifikacije i integracije ponuđenog rendgena na postojeći BHS sistem. U dokazu mora biti navedeno da se odnosi na predmetnu nabavku. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača da može prodavati i servisirati njegovu opremu na teritoriji Crne Gore. U odnosu na ovaj uslov,

ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd je ovlašćen od strane proizvođača, ovlašćeni zastupnik, ovlašćeni partner i distributer za prodaju i servis sredstva, uz poštovanje svih zahtjeva iz poziva. Ovlašćenje br. KK /SB od 14.04.2026. godine izdato od strane proizvođača za nabavku EDS-a standard 3 sa integracijom i modifikacijom BHS-a, Smiths Detection Germany GmbH Wiesbaden. Ponuđač Jugoscan doo Beograd obezbeđuje i potrebnu tehničku podršku proizvođača Smiths Detection Germany GmbH, u cilju potpune nabavke EDS-a standard 3 sa integracijom i modifikacijom BHS-a, kao i ispunjenja zahteva iz tehničke specifikacije predmeta javne nabavke, u skladu sa standardima proizvođača opreme. Ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd je ovlašćen od strane proizvođača za distribuciju i servis proizvoda BHS sistema da izvrši uslugu modifikacije i integracije ponuđenog rendgena na postojeći BHS sistem uz poštovanje svih zahtjeva iz poziva. Ovlašćenje od 15.04.2026. godine izdato od strane proizvođača Za nabavku EDS-a standard 3 sa integracijom i modifikacijom BHS-a, Vanderlande Industries B.V., Veghel, The Netherlands. Uvidom u priložene priloge, Komisija je konstatovala da je ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd priložio: Ovlašćenje br. KK /SB od 14.04.2026. godine izdato od strane proizvođača za nabavku EDS-a standard 3 sa integracijom i modifikacijom BHS-a, Smiths Detection Germany GmbH Wiesbaden u kojem se ističe da je ponuđač ovlašćen za distribuciju i servis proizvoda firme Smiths Detection germany GmbH na teritoriji Crne Gore i da je ovlašćen da podnese ponudu za učešće u postupku javne nabavke br. 01/4-3650 od 08.04.2026. godine nabavka EDS-a standard 3 sa integracijom i modifikacijom BHS-a sa prevodom sudskog tumača, kao i Ovlašćenje od 15.04.2026. godine izdato od strane proizvođača Za nabavku EDS-a standard 3 sa integracijom i modifikacijom BHS-a, Vanderlande Industries B.V., Veghel, The Netherlands u kojem se u bitnom ističe da je ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd ovlašćen za distribuciju i servis Vanderlande Industries B.V. za teritoriju Crne Gore i da je ovlašćen da podnese ponudu za učešće u postupku javne nabavke br. 01/4-3650 od 08.04.2026. godine nabavka EDS-a standard 3 sa integracijom i modifikacijom BHS-a sa prevodom sudskog tumača.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd ponudio ovaj uslov u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.10 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Ponuđač je dužan da obezbedi da prilikom izvršenja ugovora odnosno prilikom instalacije novog redgenskog uređaja za potrebe modifikacije na BHS sistemu delegira lica koja su ovlašćena od strane proizvođača ovog sistema, VanDerLande. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Ponuđač Jugoscan doo Beograd prilikom izvršenja ugovora odnosno prilikom instalacije novog redgenskog uređaja za potrebe modifikacije na BHS sistemu delegira lica koja su ovlašćena od strane proizvođača ovog sistema, Vanderlande.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd ponudio ovaj uslov u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.11 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Ponuđač je dužan da izvrši obuku operatera a koja lica će delegirati Naručilac. Obuka će se izvršiti na lokacijama Aerodroma Podgorica i Aerodroma Tivat u po dva termina. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Ponuđač vrši obuku operatera a koja lica će delegirati Naručilac. Obuka će se izvršiti na lokacijama Aerodroma Podgorica i Aerodroma Tivat u po dva termina.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio ovaj uslov u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.12 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Ponuđač je prilikom izvršenja ugovora odgovoran za eventualne povrede prava intelektualne svojine trećih lica. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Ponuđač je prilikom izvršenja ugovora odgovoran za eventualne povrede prava intelektualne svojine trećih lica.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio ovaj uslov u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.13 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd, ukoliko, ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavlja Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana dužim od roka izvršenja ugovora.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio ovaj uslov u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.14 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Dobavljač je dužan da na dan, primopredaje opreme/sredstva preda Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% ugovorene cijene sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog garantnog roka. Naručilac je ovlašćen da u celosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da dobavljač ne ispunji svoje obaveze u garantnom roku. Ako dobavljač ne preda naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u skladu sa zahtjevima iz prethodnog stava, naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o javnoj nabavci. od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Dobavljač Jugoscan d.o.o. Beograd na dan, primopredaje opreme/sredstva predaje Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% ugovorene cijene sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog garantnog roka. Naručilac je ovlašćen da u celosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da dobavljač ne ispunji svoje obaveze u garantnom roku. Ako dobavljač ne preda naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u skladu sa zahtjevima iz prethodnog stava, naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o javnoj nabavci.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio ovaj uslov u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.15 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede marku, tip i model sredstva/opreme koju nudi. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd u sklopu ponude predmetne nabavke, dostavlja fabrički prospekt/katalog proizvođača za ponuđeno sredstvo/opremu.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio ovaj uslov u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

4.2.15 Pregledom postupka predviđen je sledeći uslov:

Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede marku, tip i model sredstva/opreme koju nudi. U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rublici „odgovor/napomena“, naveo: Ponuđač Jugoscan d.o.o. Beograd u finansijskom dijelu ponude navodi marku, tip i model sredstva/opreme koju nudi.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ponuđač Jugoscan d.o.o Beograd ponudio ovaj uslov u skladu sa uslovima iz Pregleda postupka, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa upustvom iz tenderske dokumentacije.

VREDNOVANJE PONUDA

Komisija je nakon pregleda i ocjena ponuda u skladu sa članom 135 ZJN, izvršila vrednovanje ispravnih ponuda ponuđača i to: Jugoscan d.o.o. Beograd, primjenom Metodologija vrednovanja iz Tenderske dokumentacije, kojom je predviđeno:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, primjenom relativnog (proporcionalnog metoda), po osnovu kriterijuma :

☐ *odnos cene i kvaliteta:*

1. Cijena (C)maksimalan broj bodova.....50

2. Kvalitet (K)maksimalan broj bodova50

Ukupan broje bodova= broj bodova za ponuđenu cijenu (C)+broj bodova za kvalitet (K)

1. Cijena ponude (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Ponudi sa najnižom ponuđenom cijenom dodjeljuje se 50 bodova, dok se ostalim ponudama bodovi dodeljuju proporcionalno, u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, po formuli:

Broj bodova(C) = (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) × 50.

2. Parametar kvalitet (K1) vrednovaće se bodovanjem garantnog roka I tona sledeći način:

K1 - garantni rok: ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se 20 bodova, dok se ostalim ponudama bodovi dodeljuju proporcionalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok, po formuli: $K1 = (K1p / K1max) \times 20$, pri čemu je K1p – ponuđeni garantni rok, a K1max – najduži ponuđeni garantni rok.

Napomena: Minimalni garantni rok za je 24 meseca od dana potpisivanja zapisnika za primopredaju. Ponudi sa ponuđenim minimalnim garantnim rokom od 24 meseca dodeliće se 0 bodova..

3. Parametar kvalitet (K2a) vrednovaće se bodovanjem roka izvršenja i to na sledeći način:

Najniži ponuđeni rok za izvršenje stavke 1 tehničke specifikacije- dobija maksimalan broj bodova 15. Ponuđeni rok isporuke mora biti kraći od 120 dana. Ostale prispele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sledećoj matematičkoj formuli: Broj bodova=(najniži ponuđeni rok za izvršenje ugovora /ponuđeni rok za izvršenje ugovora)x15 Ponudi sa ponuđenim maksimalnim rokom isporuke od 120 dana dodeliće se 0 bodova.

Parametar kvalitet (K2b) vrednovaće se bodovanjem roka izvršenja i to na sledeći način:

Najniži ponuđeni rok za izvršenje stavke 2 i 3 tehničke specifikacije- dobija maksimalan broj bodova 15. Ponuđeni rok isporuke mora biti kraći od 120 dana. Ostale prispele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sledećoj matematičkoj formuli: Broj bodova=(najniži ponuđeni rok za izvršenje ugovora /ponuđeni rok za izvršenje ugovora)x15 Ponudi sa ponuđenim maksimalnim rokom isporuke od 120 dana dodeliće se 0 bodova.

Svaki član Komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po predviđenim parametrima, te je na osnovu automatski generisanih izvještaja svakog člana Komisije utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom potkriterijumu i ukupni broj bodova, i to:

Ponudi ponuđača Jugoscan d.o.o. Beograd, šifra ponude 158977:

Po parametru cijena, za ponuđenu cijenu u iznosu od 2.924.999,00 EUR-a, bez PDV-a, dodijeljeno je 50 bodova;

Po parametru kvalitet K1- za ponuđeni garantni rok od 25 mjeseci, dodijeljeno je 20 bodova;

Po parametru kvalitet K2a- za ponuđeni ponuđeni rok za izvršenje stavke 1 tehničke specifikacije od 119 dana, dodijeljeno je 15 bodova;

Po parametru kvalitet K2b- za ponuđeni ponuđeni rok za izvršenje stavke 2 i 3 tehničke specifikacije od 119 dana, dodijeljeno je 15 bodova;

Shodno, navedenom, Komisija je ponudi ponuđača Jugoscan d.o.o. Beograd, šifra ponude 158977, dodijelila 100 bodova.

Na osnovu uzetih parametara; Komisija je utvrdila rang listu po silaznom redoslijedu:

R.BR	Naziv ponuđača	Šifra ponude	Ukupan broj bodova
1.	Jugoscan d.o.o. Beograd	158977	100

Shodno navedenom, Komisija ponudu ponuđača Jugoscan d.o.o. Beograd ocjenila kao ispravnu i najpovoljniju a shodno tome i prvorangiranu.

Komisija je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja zatim pristupila provjeri izjave prvorangiranog ponuđača i to na sledeći način:

PROVJERA PODATAKA U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA PONUĐAČA ČIJA JE PONUDA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA

U skladu sa članom 135a ZJN, Komisija je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača Jugoscan d.o.o. Beograd, na sljedeći način:

1. Radi provjere tačnosti podataka u izjavama privrednog subjekta ponuđača Jugoscan d.o.o. Beograd o ispunjenosti obaveznog uslova da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, te da je privredni subjekt izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024)., aktom broj: 01/4-4403 od 30.04.2026. godine zatražila od ponuđača da dostavi originale ili kopije traženih dokaza u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zahtjeva putem ESJN.
- Ponuđač je dana 07.05.2025. godine, u zakonom predviđenom roku, dostavio:
- Uvjerjenje KU-PO 99/2026 od 25.02.2026. godine izdato od Republike Srbije, Viši sud u Beogradu-Posebno odjeljenje za organizovani kriminal i Odeljenje za ratne zločine, u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd, MB 17162292, nije osuđivano za krivična djela iz nadležnosti Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i odeljenje za ratne zločine;
 - Uvjerjenje KU-P0 265/2026 od 25.02.2026. godine izdato od Republike Srbije, Viši sud u Beogradu-Posebno odjeljenje za organizovani kriminal, u kojem je navedeno da protiv lica Dragan Rastovac iz Beograda JMBG: 2103975860052, nije pokrenut krivični postupak;
 - Uvjerjenje KU-P04 br. 158/2026 od 25.02.2026. godine izdato od Republike Srbije, Viši sud u Beogradu-Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, u kojem je navedeno da se protiv lica Dragan Rastovac iz Beograda JMBG: 2103975860052, ne vodi krivični postupak iz nadležnosti ovog suda;
 - Uvjerjenje KU1 br. 90/2026 od 25.02.2026. godine izdato od Republike Srbije, Viši sud u Beogradu-Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd, mb 171762292, nije osuđivano IZ NADLEŽNOSTI Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije;
 - Uvjerjenje KU1 broj: 2383/2026 od 13.02.2026. godine izdato od Republike Srbije, Prvi osnovni sud u Beogradu, u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd, PIB:1000067290, nije osuđivano na osnovu podataka koji se vode u službenoj evidenciji za krivična djela iz nadležnosti ovih sudova;
 - Uvjerjenje Privrednog suda u Beogradu broj 605/2026 od 24.02.2026. godine, u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd, MB: 17162292 u roku od pet Godina nije osuđivano za privredne prestupe u roku od dvije godine, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću;
 - Uvjerjenje Privrednog suda u Beogradu broj 606/2026 od 24.02.2026. godine, u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd, MB: 17162292 u roku od dvije godine nije osuđivano za privredne prestupe, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću;
 - Uvjerjenje Privrednog suda u Beogradu broj 610/2026 od 24.02.2026. godine, u kojem je navedeno da lice Dragan Rastovac Iz Beograda JMBG: 2103975860052 nije osuđivano za privredne prestupe u roku od pet godina, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću;
 - Uvjerjenje Privrednog suda u Beogradu broj 609/2026 od 24.02.2026. godine, u kojem je navedeno da licu Dragan Rastovac Iz Beograda JMBG: 2103975860052 nije

osuđivan za privredne prestupeniti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja određene dužnosti u roku od dvije godine;

- Uvjerjenje Prekršajnog suda u Beogradu broj Prz-483/2026 od 13.02.2026. godine u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd PIB:1000067290 za poslednje 4 godine pred Prekršajnim sudom nije izrečena mjera zabrane vršenja određenje djelatnosti propisana Zakonom o prekršajima;
- Uvjerjenje Prekršajnog suda u Beogradu broj Prz-484/2026 od 13.02.2026. godine u kojem je navedeno da licu Dragan Rastovac iz Beograda JMBG: 2103975860052 za poslednje 4 godine pred Prekršajnim sudom nije izrečena mjera zabrane vršenja određenje djelatnosti propisana Zakonom o prekršajima;
- Uvjerjenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Policijska uprava za grad Beograd, Odjeljenje za analitiku broj: 235.2.2/6225 od 05.02.2026. godine u kojem je navedeno da Dragan Rastovac iz Beograda JMBG: 2103975860052, nije osuđivan prema podacima ovog ministarstva;
- Uvjerjenje Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Republika Srbija broj KU br. 1631/2026 od 11.02.2026. godine u kojem je navedeno da protiv lica Dragan Rastovac iz Beograda JMBG: 2103975860052 nije pokrenut krivični postupak;

Uvidom u dostavljene dokaze Komisija je utvrdila da su dostavljeni dokazi izdati prije datuma upućivanja zahtjeva, pa je u skladu sa članom 135a stav 5 uputila zahtjev dana Ponudjcu za dostavljanje novog dokaza dana 20.05.2026. godine i ostavio mu rok od 5 dana. U zakonom predviđenom roku ponuđač Jugoscan doo Beograd je dostavio:

- Uvjerjenje KU-PO 242/2026 od 20.05.2026. godine izdato od Republike Srbije, Viši sud u Beogradu-Posebno odjeljenje za organizovani kriminal i Odeljenje za ratne zločine, u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd, MB 17162292, nije osuđivano za krivična djela iz nadležnosti Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal;
- Uvjerjenje KU-PO 671/2026 od 20.05.2026. godine izdato od Republike Srbije, Viši sud u Beogradu-Posebno odjeljenje za organizovani kriminal, u kojem je navedeno da protiv lica Dragan Rastovac iz Beograda JMBG: 2103975860052, nije pokrenut krivični postupak;
- Uvjerjenje KU-P04 br. 366/2026 od 20.05.2025. godine izdato od Republike Srbije, Viši sud u Beogradu-Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, u kojem je navedeno da se protiv lica Dragan Rastovac iz Beograda JMBG: 2103975860052, ne vodi krivični postupak iz nadležnosti ovog suda;
- Uvjerjenje KU1 br. 182/2026 od 20.05.2026. godine izdato od Republike Srbije, Viši sud u Beogradu-Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd, mb 171762292, nije osuđivano IZ NADLEŽNOSTI Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije;
- Uvjerjenje KU1 broj: 188/2026 od 20.05.2026. godine izdato od Republike Srbije, Prvi osnovni sud u Beogradu, u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd, PIB:1000067290, nije osuđivano na osnovu podataka koji se vode u službenoj evidenciji za krivična djela iz nadležnosti ovih sudova;
- Uvjerjenje Privrednog suda u Beogradu broj 1847/2026 od 20.05.2026. godine, u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd, MB: 17162292 u roku od pet Godina nije osuđivano za privredne prestupe u roku od dvije godine, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću;
- Uvjerjenje Privrednog suda u Beogradu broj 1848/2026 od 20.05.2026. godine, u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd, MB: 17162292 u roku od dvije godine nije osuđivano za privredne prestupe, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću;
- Uvjerjenje Privrednog suda u Beogradu broj 1850/2026 od 20.05.2026. godine, u kojem je navedeno da lice Dragan Rastovac Iz Beograda JMBG: 2103975860052 nije

osuđivano za privredne prestupe, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću;

- Uvjerjenje Privrednog suda u Beogradu broj 1849/2026 od 20.05.2026. godine, u kojem je navedeno da licu Dragan Rastovac iz Beograda JMBG: 2103975860052 nije osuđivan za privredne prestupeniti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja određene dužnosti;
- Uvjerjenje Prekršajnog suda u Beogradu broj Prz-1529/2026 od 20.05.2026. godine u kojem je navedeno da pravno lice JUGOSCAN DOO Beograd PIB:1000067290 za poslednje 4 godine pred Prekršajnim sudom nije izrečena mjera zabrane vršenja određenje djelatnosti propisana Zakonom o prekršajima;
- Uvjerjenje Prekršajnog suda u Beogradu broj Prz-1531/2026 od 20.05.2026. godine u kojem je navedeno da licu Dragan Rastovac iz Beograda JMBG: 2103975860052 za poslednje 4 godine pred Prekršajnim sudom nije izrečena mjera zabrane vršenja određenje djelatnosti propisana Zakonom o prekršajima;
- Uvjerjenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Policijska uprava za grad Beograd, Odjeljenje za analitiku broj: 235.2.2/26678 od 21.05.2026. godine u kojem je navedeno da Dragan Rastovac iz Beograda JMBG: 2103975860052, nije osuđivan prema podacima ovog ministarstva;
- Uvjerjenje Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Republika Srbija broj KU br. 6607/2026 od 20.05.2026. godine u kojem je navedeno da protiv lica Dragan Rastovac iz Beograda JMBG: 2103975860052 nije pokrenut krivični postupak;
- Uvjerjenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, Republika Srbija broj KU br. 7933/2026 od 20.05.2026. godine u kojem je navedeno da protiv pravnog lica Jugoscan doo Beograd iz Beograda MB 17162292 nije pokrenut krivični postupak;

Na osnovu navedenih dokaza, Komisija je utvrdila da su u izjavi privrednog subjekta ponuđača JUGOSCAN DOO Beograd, navedeni tačni podaci o pravosnažnoj neosuđivanosti ovih pravnih lica i njegovih izvršnih direktora za krivična djela predviđena članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. za krivična djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; d) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, te da je dostavljenom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog Pregledom postupka, a što je dostavljenim dokazima i potvrđeno, te ne postoji osnov iz člana 108 tačka 3 ZJN za isključenje iz postupka javne nabavke ovog ponuđača i njegovih podugovarača.

2. Povodom Komisije br.01/4-4402 od 30.04.2026. godine, Ponuđač je dana 07.05.2025. godine dostavio i:

- Uvjerjenje Odeljenja za poresko računovodstvo Palilula, Poreske uprave, Ministarstva finansija Republike Srbije, broj: 015-437-08-2240/2026-0000 od 04.05.2026. godine, u kojem je navedeno da se potvrđuje da je YUGOSCAN DOO Beograd, PIB:100067290 iz Beograda, na dan 30.04.2026. godine, platio dospjele obaveze javnih Prihoda koje su evidentirane u poreskom računovodstvu.
- Uvjerjenje poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije, broj 000-437-20-00001/2026-01221353 od 01.05.2026. godine u kojem je navedeno da se potvrđuje da je YUGOSCAN DOO Beograd, PIB:100067290 iz Beograda, na dan 30.04.2026. godine, platio dospjele obaveze evidentirane u poreskom računovodstvu na svim uplatnim računima javnih Prihoda koji su u nadležnosti poreske uprave. Komisija je na osnovu Koda za provjeru, navedenog na dokumentu pomenutog Uvjerjenja, izvršila provjeru navedenih podataka i utvrdila da u svemu odgovaraju dostavljenom Uvjerjenju.

Na osnovu navedenih dokaza, Komisija je utvrdila da su u izjavi privrednog subjekta ponuđača JUGOSCAN DOO Beograd navedeni tačni podaci o tome da je privredni subjekt izmirio sve svoje dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, te da je dostavljenom izjavom dokazao ispunjenost ovog obaveznog uslova predviđenog Pregledom postupka, pa ne postoji osnov iz člana 108 tačka 3 ZJN za njihovo isključenje iz postupka javne nabavke.

3. Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta ponuđača JUGOSCAN DOO Beograd, o ispunjenosti uslova da su upisani u Centralni registar privrednih subjekata ili u drugi odgovarajući registar u državi u kojoj imaju sjedište, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 ZJN, izvršila uvid u dokaze kojim raspolaže, tj. u kopije dokaza koji je dostavljen, putem ESJN, uz ponudu, i to:

- Kopiju Izvoda o registraciji privrednog subjekta Agencije za privredne registre, reg. broj 117162292 za JUGOSCAN DOO Beograd, izdat dana 24.02.2026. godine, u kojem je navedeno da je ovlašćeno lice ovog privrednog društva Dragan Rastovac, direktor.

Radi provjere validnosti navedenih dokaza, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 ZJN izvršila uvid u Agencije za privredne registre Republike Srbije, pretragom web adrese [Objedinjena pretraga](#) i utvrdila da se na datoj web adresi nalazi izvod iz Agencije za privredne registre koji je indentičan sa naprijed navedenim izvodom ovog privrednog subjekta.

Na osnovu navedenih dokaza, Komisija je utvrdila da su u izjavi privrednog subjekta ponuđača JUGOSCAN DOO Beograd navedeni tačni podaci o tome da je isti upisan u Centralni registar privrednih subjekata, odnosno u drugi odgovarajući registar u državi u kojoj imaju sjedište, te da je datom izjavom dokazao ispunjenost navedenog uslova za obavljanje djelatnosti predviđenog Pregledom postupka, pa ne postoji osnov iz člana 108 tačka 4 ZJN za njegovo isključenje iz postupka javne nabavke.

4. Radi provjere izjave privrednog subjekta Jugoscan doo Beograd o ispunjenosti uslova stručne i tehničke sposobnosti, da privredni subjekt posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom fabrički prospekt/katalog, Komisija je u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 izvršila uvid u dostavljeni katalog. Komisija je utvrdila da se u dostavljenom katalogu nalaze svi zahtjevani podaci i utvrdila da bitne karakteristike odgovaraju ponudjenoj opremi.

5. Komisija je u skladu sa članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN utvrdila da ovaj ponudjaci nije prema članovima komisije i ostalim predstavnicima Narucioca u ovom postupku javne nabavke preuzeo bilo kakvu koruptivnu aktivnost u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, te ne postoji osnov iz člana 108 tačka 1 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponudjaca.

6. Komisija je radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta Jugoscan doo Beograd da nije u sukobu interesa u smislu člana 41 ZJN, komisija konstatuje da kako je vlasnička struktura Narucioca Vlada Crne Gore i to 100% vlasnik, ovlašćeno lice ponuđača ne može imati vlasnički udio kod narucioca. Takođe Komisija je na osnovu licnog izjasnjenja svojih članova kao i ostalih predstavnika narucioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovlaśceno lice ponudjaca Jugoscan doo Beograd, Dragan Rastovac, nije sa bilo kojim predstavnikom narucioca u konkretnom postupku brat ili vanbratni drug, srodnik u prvoj liniji ili pobocnoj liniji do cetvrtog stepena niti tazbinskoj liniji srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik.

Komisija je radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta Jugoscan doo Beograd iz člana 42 ZJN konstatuje da za predmetnu robu ponuđač kao i njegovo ovlašćeno lice nije učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije, pa na njegovoj strani ne postoji razlog za sukob interesa iz člana 42 ZJN, kako je to i navedeno u izjavi privrednog subjekta.

Dokazi o izvršenoj provjeri Izjave objavljeni su kao prilozi ove odluke u sekciji "pribavljeni dokazi"

Budući da je na osnovu dokaza pribavljenih od Ponuđača (nadležnih organa) po službenoj dužnosti, u cjelosti potvrđena tačnost i ispravnost date Izjave privrednog subjekta JUGOSCAN DOO Beograd to ne postoji razlog za isključenje ovog ponuđača iz ovog postupka osnovom člana 135a stav 6 ZJN i člana 108 tačka 5 ZJN.

Shodno preglogu komisije datom u Zapisnik o oceni ispravnosti i vrednovanja ponuda u kojem komisija predlaže Izvršnom direktoru Aerodroma Crne Gore, Roku Tolić da donese Odluku o izboru najpovoljnije ponude, kojom se kao najpovoljnija bira ispravna ponuda ponuđača Jugosacn doo Beograd, Ovlašćeno lice se izjašnjava kako sledi:

IZJAŠNENJE O PREDLOGU KOMISIJE:

Imajući u vidu napred utvrđeno činjenično stanje, ovlašćeno lice Naručioca - izvršni direktor Aerodroma Crne Gore A.D. je prihvatilo predlog Komisije i odlučio kao u dispozitivu odluke.

8. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Izvršni direktor Roko Tolić

